

Stručni savjeti za ishranu svinja

ISHRANA TOVNIH GRLA

Da bi se proizvela hrana vrhunskog kvaliteta, na prvom mjestu je izbor i kontrola kvaliteta sirovina koje koristimo u našim smješama. Svinje su vrsta životinja kojima moramo obezbediti dobre ambijentalne i smještajne uslove da bi ostvarile proizvodne rezultate koje im omogućava njihov genetski potencijal. Najzahtjevnija su prasadi na sisi, odnosno prasilište. To je normalno jer prasadi na sisi kada se oprase imaju tjelesnu masu u prosijeku 1,2 do 1,5 kg, nemaju razvijenu termoregulaciju i direktno su izložena vanjskom uticaju. U objektima za odgoj redovno vršiti mjere dezinfekcije i dezinsekcije kako ne bi došlo do infekcije prasadi raznim sojevima mikroorganizama, virusa i parazita.

Kod ishrane prasadi postoje tri bitna perioda:

Prvi period je prihranjivanje prasadi na sisi kada im je osnovna hrana majčino mlijeko i kada je enzimatski kompleks nerazvijen i nespreman za varenje stočne hrane, osim mlijeka krmače. Tada je neophodno prasadi postepeno pripremiti da vari skrob koji je glavni izvor energije u hranivu i proteine iz hraniva. Hrana za prasadi u ovom periodu (predstarter) mora biti najkvalitetnija u nutritivnom smislu. Sastoji se od kvalitetnih ugljenih hidrata, proteina i masti koji se dobijaju iz najkvalitetnijih sirovina, enzima, probioka, vitamina, minerala u najusvojivijim formama, esencijalnih aminokiselina u optimalnim količinama i odnosima.

Drugi period je od zalučenja (masa prasadi 7-8 kg) pa do 15 kg. Ovo je stresan period za prasadi jer ostaju bez majke (krmače), enzimatski sistem im nije potpuno razvijen, kao i sistem termoregulacije i tada su nekoliko dana posebno osjetljivi, gdje njega mora biti na veoma visokom nivou. Hrana koja se pravi za ovaj period odgoja (starter smješa) prasadi mora biti izuzetnog kvaliteta kao i kod prvog perioda odgoja. U ovom periodu prasadi se moraju hraniti 5-6 puta dnevno, "češće a pomnije", kako ne bi došlo do metaboličkih poremećaja od kojih je najčešća edemska bolest svinja, koja se u većini slučaja

jeva završava smrtnim ishodom. Nikako hraniti prasadi poslije zalučenja po volji ili *ad libitum*.

Treći period ishrane prasadi (grover smješa) je od 15 kg do 25 kg. Ovaj period je izuzetno važan jer prasadi u ovoj fazi ostvaruju visoke dnevne priraste, koji karakteriše razvoj mišićnog i skeletnog tkiva, a postiže se uz dobru konverziju hrane.

ISHRANA PRIPLODNH GRLA

Ishrana priplodnih grla je vrlo specifična iz razloga jer je njen primarni zadatak da pozitivno djeluje na više postavljenih ciljeva (dobra koncepcija priplodnog grla, dobra mliječnost u toku laktacije, pravilan razvoj embriona i veliki broj živorođene prasadi, duža eksploatacija grla), dok je kod ishrane prasadi i tovljenika primarni cilj prirast/porast i konverzija hrane.

Ishrana nerastova koncipirana je tako da su prioriteti dobar zdravstveni status, odlična priplodna kondicija i dobra pokretljivost spermatozoida. Dakle, kod ove kategorije cilj je da se u organizam životinje unese mala količina hrane (2-2,5 kg) koja ima visoku metaboličku energiju.

Ishrana suprasnih krmača i nazimica, takođe kao i ishrana nerastova ima mnogo ciljeva, a najvažniji su: dobra priplodna kondicija i dobar zdravstveni status gravidne životinje, visoka ovulaciona vrijednost i visok % koncepcije, pravilan razvoj embriona i veliki broj živorođene prasadi. Takođe, u maloj dnevnoj količini hraniva (2,5-3,0 kg) u toku suprasnosti krmače treba da ostvare gore navedene ciljeve.

Ishrana krmača dojara je najzahtjevnija sa nutritivnog aspekta. Potrebe ove kategorije u hranjivim materijama su ogromne, jer pored sopstvenih potreba (uzdržne i fiziološke), ona mora zadovoljiti i potrebe prasadi koje doji. Krmača u laktaciji konzumira u prosijeku od 5 do 8 kg hrane dnevno, u zavisnosti od tjelesne mase i broja prasadi.

Dr sci.vet. med. Lazar Makivić, rukovodilac nutricionizma u FSH Farmofit



PIRODAN IZBOR!
farmofit

Rovine 36c, Gradiška | Tel: +387 51 835 304, +387 51 860 213
Fax: +387 51 835 305, +387 51 860 219
www.farmofit.ba

farmofit
FSH "RAPIC" GRADIŠKA



**PREHRANA
SVINJA
KATALOG
PROIZVODA**

ISHRANA PRASADI

POTPUNE KRMNE SMJEŠE:

Predstarter za prasid

Potpuna krmna smješa za prihranu prasadi.

Starter za prasid

Potpuna krmna smješa za ishranu prasadi mase do 15 kg.

Grover za prasid

Potpuna krmna smješa za ishranu prasadi mase od 15 do 25 kg.

DOPUNSKE SMJEŠE-SUPERI:

SUPER S-1

Dopunska smješa za ishranu prasadi mase od 15 do 25 kg.

Sadrži:

- 40% sirovog proteina visokog kvaliteta.

Prednosti:

- Zdrava i vitalna prasid,
- Niska konverzija i dobar prirast.



PRIJEDLOG RECEPTURE

SIROVINE	%
Kukuruz	60.00
Ječam	10.00
SUPER S-1	30.00
UKUPNO	100.00

ISHRANA TOVNIH SVINJA

POTPUNE KRMNE SMJEŠE:

ST-1

Potpuna krmna smješa za ishranu svinja u porastu i tovu mase od 25 do 60 kg.

ST-2

Potpuna krmna smješa za ishranu svinja u porastu i tovu mase od 60 do 100 kg.

DOPUNSKE SMJEŠE-SUPERI:

SUPER S-2

Dopunska smješa za tov svinja.

Sadrži:

- 35% sirovog proteina visokog kvaliteta.

Prednosti:

- Dobro zdravstveno stanje tovnih svinja,
- Brz tov i dobar randman klanja,
- Visoka mesnatost i dobar kvalitet mesa.



PRIJEDLOG RECEPTURE

Sirovina	Tov svinja	
	25 do 60 kg	60 do 100 kg
Kukuruz	60.00	60.00
Ječam	10.00	15.00
SUPER S-2	30.00	25.00
UKUPNO	100.00	100.00

Upozorenje: Dopunske smeše SUPER S-1 i SUPER S-2 ne smiju se davati u nerazblaženom stanju, jer se na taj način može ugroziti zdravlje životinja.

ISHRANA SUPRASNIH KRMAČA, NAZIMICA, NERASTA I KRMAČA DOJARA

POTPUNE KRMNE SMJEŠE:

SK

Potpune krmne smješe za ishranu suprasnih krmača i nazimica.

SKO

Potpune krmne smješe za ishranu krmača dojara i nerasta.

DOPUNSKE SMJEŠE-SUPERI:

SUPER SKO

Dopunska smješa za ishranu rasplodnih svinja.

Sadrži:

- 35% sirovog proteina visokog kvaliteta.

Prednosti:

- Dobro zdravstveno stanje rasplodnih svinja,
- Dobra rasplodna kondicija nerasta,
- Visoka plodnost suprasnih krmača,
- Dobra miječnost krmača dojara.



PRIJEDLOG RECEPTURE

SIROVINE	%
Kukuruz	51.00
Ječam	10.00
SUPER SKO	39.00
UKUPNO	100.00